



Worcester Mmofraase Nkosoo Ntotofeewa Mfiasee Nhyehyee

Worcester Aban Nsukuu

www.worcesterschools.org

Yere Seisei Daakye pa ama Mmofra ene Wɔn Abusua

Abusua Ntweretwera Krataa

Yɛ da wo ase sɛ wa paw Worcester mmofra ntotofeewa sukoo. Efi nfiɛ aduanan num akyi na Worcester ntotofeewa sukoo de ɔhantan ene nkunimanya diboa kɛsɛɛ asom abusuafoɔ a wɔtɛ Worcester abrono so.

Yɛ nhyehyee ne dwumadie yi siesie wo abofra akyi, esan de fapemboɔ kɛsɛɛ a ɛma daakye ntetee, ene adesua a abusua nyinara adwene ne nsusuye aye enfatoho.



Amene Ntotoho Nkosoo

Sukuu Dan Brono & Ahomatorofo

Greendale School

130 Leeds Street

Worcester, Massachusetts 01606

508-799-3227 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri W

508-799-3243 Abusua Osom Odimafo

508-799-3244 Obagyegyefo

Mill Swan School / A

337 Mill Street

Worcester, Massachusetts 01602

508-799-3498 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri W

508-799-3251 Abusua Osom Odimafo

508-799-3239 Obagyegyefo

Mill Swan School / B

337 Mill Street

Worcester, Massachusetts 01602

508-799-3255 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri W

508-799-3262 Abusua Osom Odimafo

508-799-3256 Obagyegyefo

Millbury Street School

389 Millbury Street

Worcester, Massachusetts 01610

508-799-3235 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri W

508-799-3696 Abusua Osom Odimafo

508-799-3236 Obagyegyefo

Nhyehyɛ Nkyerekyeremu

Worcester Mmɔfra ntɔtɔfewaa nkosɔ sukuu nhyehyɛ kyere sɛ mmɔfra nyinaa di dwuma bom ansa na wonnya mu kyɛfa. Mmɔfra nkabomu ma nyansapɛ, ne entesɛ, nkaanim, twe aso pa wɔ bɔne ho, ma asetenapa ne nnisɔ wɔ mmɔfra abrabomu. Abusua ne awofɔ tumi nya nkyerekyere pii a efa mmofra sukuu nhyɛasɛɛ, akwahosem nhwehwemu, aduane pa a ahɔɔden wom, ɛne ɛse ho asiesie. Nhyehyɛ yi hia ntɔboa firi abusua, ahwefo ɛne awofɔ ntɔboa a efata mmofra nhwesɔ, ahosiesie ɛne ntetɛ pa a awofɔ nyinaa de bɛ yɛ nkyerekyere ama wɔn mmofra. Enam sɛ awofɔ na ɛwɔ tumi a yɛde tete mmɔfra nti, saa nkabomu yi bema nkosɔ amadwumadie yi aba awieye papa.

Amamneɛ Asem a Watwɛrɔ

Worcester Mmɔfra ntɔtɔfewaa nkosɔ sukuu amamneɛ a wabɔ ato hɔ ne sɛ Worcester sukuu betumi akoso ama mmɔfra adesua pa ne entetɛ soronko a ntɔtɔfewaa sukuu mmɔfra de bɛ sua afutu pa, ntesɛɛ, agodie mu nkabomu a esiesie mmofra nkosɔ ne mmodenebɔ a ehia ma daakye wiase abrabɔ mu. Nkyerekyere yi ma obi gye ne ho di sɛ osombo, esan bu ne ho esan bu ayonkoɔ a wɔn hia ngyegyɛsɔ, esan boa wɔn a wadidem wɔ wɔn asetena ne abrabɔ mu. ɛwɔsɛ awofɔ nyinaa de wɔn mmoa, ahɔɔden, ɛne botasɛ sɛ, ɔne na akwadaa adikan ɔkyerekyerenii. Saa bɔhyɛ yi bema nkosɔ ɛne ɔhodenfoɔ badwom akyitaeɛfo.

ɔkwamma Nwoma Nkransɛm Adikanfo Adesua Nhwesɔ Nkyerekyeremu

Worcester Mmɔfra ntɔtɔfewaa nkosɔ sukuu a ɛwɔ Greendale Sukuu, Mill Swan Sukuu, Millbury Sukuu, eka Worcester Aban Nsukuu ho. Eyi kyere sɛ saa adikanfo adesua nhwesɔ sukuu wɔ ɔkwamma (license) nwoma fawohodie akyerekyɛ nkrataa. ɔkwamma (license) nkrataa yi ma adansɛdie sɛ Aban ama Worcester Mmɔfra ntɔtɔfewaa sukuu fo gyinapɛn, tumi ɛne nhwesɔ krataa. Saa tumi krataa yi kyere sɛ sukuu a ɛwo borono miensa yi wɔ ɔkwamma sɛ wotumi kyere mmɔfra ntɔtɔfewaa akyerekyere.

*Worcester Mmofra ntɔtɔfewaa sukuu anya ntetɛ tumi fi ɔman Mmofra AdesuaFekuo
(National Association for the Education of Young Children (NAEYC))*

EDIN TWERƐ

SƐ wopɛsɛ wokyerɛw wo ba din wɔ Worcester Aban Ntɔɔfɛwaa Sukuu a ehia sɛ wonya saa nkrataa yi:

1. Osuani/Abɔfra yi awoda anaase Awode Krataa.
2. Adanse die a ekyerɛ baabi a osuani yi te.:- Eka a wodieɛ a w'atwerɛ ato krataa so (eg kania/ahomatorofoɔ) ka.
3. Adansidie a ekyerɛ osuani/abofra yi awofo dwumadie akatua (ɛwɔsɛ akatua yi ne America Aban Kuninini ahiade sipi).
4. Adanse a ekyerɛ sɛ osuani/abofra yi kita Aban ntetɛɔ ene ne oduyefoɔ krataa.

Mmofra a wɔn adidem ene bubuafoɔ benya ahumoboro soronko

Worcester Aban ma anɔpa ntɔɔfɛwaa sukuu sika tua. Ebetumi aba sɛ wɔn a wɔba sukuu firi anopa kɔpɛm anyummere betua biara kakra.

*Osuani/Abofra a na awofo pɛsɛ wɔba sukuu fi anopa kɔpɛm anyummere behia enhwehwemu nkrataa dodoɔ bebiree. Saa nkrataa yi ena akyerekyerɛfoɔ bɛfa so de ama gynabea foforo.

Sɛ wo hia biribi anaa sɛ wo wɔ asembisa ho asem a frɛ Ntɔɔfɛwaa Ahwesofɔɔ Akwankyerɛfoɔ

Head Start Administrative Office (Ntɔɔfɛwaa Ahwesofɔɔ Dwumadibea)

Taylor Building

770 Main Street

Worcester, MA 01610

508-799-3608

Ɛdwoada–Efiada – 8:00 AM – 3:30 PM (Kasafɔforɔ Akyerekyerɛfoɔ Wɔ Hɔ)

Ntɔɔfɛwaa ahwefoɔ wɔ Worcester Aban Nsukuu Awofɔ Akwankyerɛfoɔ Dwumadibea ɛne Jacob Hiatt Sukuu

Sukuu akyerekyerɛfoɔ bema awofo mmre ansa na wɔde ahiade a ɛfa mmofra ɛntetɛɛ krataa yi aba awieye. Saa nsheshyee yi wɔ hɔ ma mmofra a wɔn tenabea fata McKinney–Vento mmrashe ase.

WORCESTER NTOTOFEWAA MFIASE NYEHYEE



Amene Ntotoho Nkosoo

Enhyehyee Nsusue Nea Wope

9:00 AM – 12:00 PM ena 1:00 PM – 4:30 PM (Ntotofewaa Sika Dwetiri)

Abusuafo a wonya mmoa firi TANF anaa adeboa firi (Supplemental Security Income)

Mmofra a wonya asetena mmoa firi Abanoma Ntete (Foster Care)

Sika asikwan biara a enkyenkyen mmofra a won adidem, ene bubuafo asetena ansaana aban ama won mmoa wo ntete sukuu yi.

8:00 AM – 3:00 PM ena 7:30 AM – 4:30 PM (Ntotofewaa EEC Aban Dwetiri)

Ewose awofa ye osuani a woko sukuu anaa se woye adwuma donhwere aduonu (20 hours a week) naawotwe biara

America Aban Sikasem nsusue ye asikwan wosaa enshyeshye yi. Se wo akatua doko pii a wontumi enfa wo abofra nko saa sukuu yi

7:00 AM – 5:00 PM (EEC Aban Dwetiri)

Ewose awofa ye osuani a woko sukuu anaa se woye adwuma donhwere aduasa (30 hours a week) naawotwe biara

Eda Fa Nhyehyee

- Abofra Awoda Krataa
- Adansidie krataa a ekyere awofa sika dodo (DTA, SSI, SSDI, Abofra Sikasem Akyitae ene Aban oni adwuma sika akyitae)
- Adanse die a ekyere baabi a osuani yi te.:- Eka a wodie a w'atwer ato krataa so (eg kania/ahomatofo, osuani awode) krataa.
- Awofa nfon krataa
- Social Security Krataa anaa se Akwantuo Tumi Krataa (Awofa ene Abofra Osuani).
- Ayaresa ne Ntete Krataa.

Edamu Nhyehyee

- Social Security Krataa anaa se Akwantuo Tumi Krataa (Awofo ene Abofra Osuani).
- Abofra Ayaresa ne Ntete Krataa.
- Mmofra a ewo efie ho nyinaa awoda krataa ene afe atwamu (2015) krataa a ekyere awofo (America Aban To) sika akatua.
- Akatua krataa a ekyere (4) mpre- nnan a edidiso, anaa mpre- mienu (2) awofo a won adwuma tua won ka naawotwe mmienu biara).
- Sukuu aka a wodee hye mu den krataa.
- Nhyeso ahyedee nwoma (se eye ahiasem a).
- Ohwesofoo ahyedee nwoma (se eye ahiasem a).
- Adansedie a ekyere baabi a awofo a na one abofra yi na etee (se eye ahiasem a).

EEC nhyehyee na ekyere sika a mmofra a oba sukuu fi anpa kopem anwumre betua. Saa nhyehyee fa awofo sikasem ye nfatoho.

Awofo sika ntoasee

8:00 AM-3:00 PM ena 7:30 AM-4:30 PM- eye dadua sika efa a efata abusua nnipa dodo.

7:00 AM – 5:00 PM- dadua sika a efata abusua nnipa dodo.

Abusua nsaka krataa a ekyere sika dodo a ewose wotua bosome biara. Ewose awofo/abusua de won nsa timentim krataa so ansa na abofra yi ashe sukuu ase.

Abɔfra Twa Adapaa/Nteatea ene Di hwammɔ nhyehyɛ

Massachusetts Asetena Mmra (Massachusetts General Laws, Chapter 119, Section 51, A&B nnisoɔ ne mansohwɛ kyere mmra a ɛwɔse sukuu nimdeɛfoɔ ne adwumayefoɔ ma mmrashɛfoɔ te mmre biara wobehu sɛ obi retietia abɔfra/osuani bi fawohodie ho. Ɛwɔse wɔbɔ Aban Mmɔfra Nkorabata Ahwesofɔɔ asotwe a efa abɔfra/osuani yi fawohodie a yatiatia so.

Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ dwumadinibiara a ɔwɔ gyedie sɛ obi atia abofra bi fawohodie so, atwa abɔfra yi adapaa, wa teatea abofra yi, anaa sɛ wa di ne hwammɔ wɔ tumi sɛ ɔne mmrashɛfoɔ a wɔhwe mmfra fawodie ho twere abisabisa krataa kɔma Mmɔfra Nkorabata Ahwesofɔɔ sedee wobetumi aye nhwehwemu. Ɛwɔse wɔbɔ abusuafo/awofo amanie a efa biribiara a erekoso wɔ abɔfra yi sukuu asetena ho.

Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ bekɔso ne abusua/awofo atwetwe nkomo a efa abofra a ne fawohodie ho aka yi ho asem. Ɛwɔse wɔbɔ abuafo/awofo nneyee ene akwan a Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ befa de nwiinwii yi aba awie.

Sukuu Nhyeaseɛ

Ɛwɔse mmɔfra a watwere wɔn din sɛ wɔbeba anɔpa sukuu nyinara wɔ sukuu dan mu anɔpa biara 9:00 am pepɛɛɛ anaa sɛ 1:00 pm wɔn a watwere wɔn din ama awiabere sukuu. Sɛ awofo anfa nkadaa ama sukuu nhyeaseɛ mmre yia, ema mmɔfra yi ka akyiri wɔ adesua mu. Sɛ awofo kɔso bu saa mmra yi so a Nkorabata Ahwesofɔɔ ne awofo bɛ twetwe nkɔmɔ a efata. Sɛ awofo gyidi sɛ wontumi ndi nhyeaseɛ mmra yi so a ɛwɔse wofere Ahwesofɔɔ bɔ wɔn asotia.

Mmofra Sukuu Pɔn ne fa ho Nhyehyɛɛ

Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ dwumadinibiara ni kwan sɛ wɔ **gyae gyaa mmɔfra ma nipa foforo biara gyese abɔfra yi awofo/ɔhwesofɔɔ anaa sɛ wɔn a wɔn din wɔ tumi krataa so sɛ Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ gya mmɔfra yi ma wɔn.** Ntɔɔfɛwaa sukuu mpaninfo bema Awofo/ɔhwesofɔɔ twere krataa a ema adansidie a efa saa nhyehyɛɛ yi ho ansaa na abɔfra yi ashe sukuu ase.

Eye Awofo asodie sɛ wɔ bɔ sukuu mpaninfo amane mmre biara a wɔpɛ sɛ wɔ sesa nhyehyɛɛ yi. Eye sukuu nhyehyɛɛ sɛ wɔn a wadi nfiɛ edu-nwotwe (18 yrs) morosoɔ nkoara na ebetumi afa abɔfra biara afiri sukuu. **Sukuu mpaninfo bema wɔn a awofo ama wɔn saa tumi yi a wadi nfiɛ edu-nwotwe (18 yrs) morosoɔ a wɔn kita nfonin krataa atumi afa abɔfra afi sukuu.**

Ɛwɔsɛ Awofɔ/ɔhwesofɔ ɛne wɔn a wo kita tumi yi twen wɔn mmɔfra yi wɔ bus gyinabea anopa biara na wɔn san twen wɔn abɔfra awia biara. **Sukuu mpaninfo bema wɔn a wɔn din wɔ tumi krataa so nkoara** na afa abɔfra biara afiri bus gyinabea hɔ. Ɛwɔsɛ dabiara Awofɔ/ɔhwesofɔ ɛne wɔn a wo kita tumi yi de wɔn mfonin krataa ba ansa na sukku ahwesofɔ agyae abɔfra yi ama wɔn. Bus hwesofɔ yi bɛ hwe tumi krataa ne mfonin yi anɔpa ne awia biara. Sɛ wohia saa mfonin krataa yi a bɔ mmoden sɛ wobehu Ntɔtɔfewaa ahwesofɔ dwumadinibiara na waboa ama wonsa aka saa krataa yi bi.

Sɛ Awofɔ/ɔhwesofɔ ngyina bus gyinabea hɔ a sukku hwesofɔ besan de abɔfra yi ako sukku dan mu. Sɛ biribi sɛɛ si Ɛwɔsɛ Awofɔ/ɔhwesofɔ anaa wɔn a wo kita tumi yi ba sukku dan mu befa wɔn abɔfra. Sɛ saa mfomsoɔ yi kɔso a sukku mpaninfoɔ wɔ tumi sɛ wɔ yi abɔfra yi firi bus nhyehyɛyɛ yi mu. ***Bus teasenam yi a wɔde twe mmofra yi nye ahyɛ bɔ!***

Nfonin a'eshɛ wonipadua ho nso Nhyehyɛyɛ

Ɛwɔsɛ Awofɔ/ɔhwesofɔ anaa wɔn a wo kita tumi kwan sɛ wɔfa mmɔfra kita mfonin krataa dabiara na wɔde kyere Ntɔtɔfewaa ahwesofɔ anaa dwumadifoɔ. Sukku ahwesofɔ anaa dwumadifoɔ yi bema awofɔ/ɔhwesofɔ, wɔn a wotumi fa mmofra yi krataa a ɛkyere sɛ wɔn tumi. Sukku fo begya saa krataa yi bi ama akyerekyerɛfoɔ sɛdɛ wo behu nkwadaa yi awofɔ/ɔhwesofɔ. Saa nhyehyɛyɛ yi bekoso dabiara. Enfa hoo sɛ sukku akyerekyerɛfoɔ yi nim awofɔ/ɔhwesofɔ.

Saa nhyehyɛyɛ yema ma mmɔfra yi nsɔhweɛ. Wohia mfonim krataa dabiara ansaa na woatumi afa wo abɔfra afiri sukku.

Sɛ woni mfonin krataa a sukku ahwesofɔ bema wo krataa yi bi a wontua sika biara. Yɛ sɛ sɛ wobe bisa mmoa afi sukku ahwesofɔ nkyɛn.

Egye Ntempe Nsesɛ Tumi a efa Mmɔfra fa ho

Nsesɛ a efa mmɔfra fa ho tumi ba mmre biara. Sɛ Awofɔ/ɔhwesofɔ anaa wɔn a wo kita tumi yi ahwesofɔ ntumi mefa abɔfra yi nfiri sukku a ehia sɛ Awofɔ/ɔhwesofɔ anaa wɔn a wo kita tumi yi frɛ sukku ansaa na abɔ awia-dumienu (12:00 noon). Oferefo yi hia sɛ wɔbɔ abɔfra nhyehyɛyɛ nɔma (saa nhyehyɛ nɔma yɛ ade a wonkoara na wo nim) Eni sɛ woma obiara hu saa nhyehyɛ nɔma yi.

Teaseenam Bus Nhyehyeyε

Dwumadie boa sukuu nkwadaa a wɔn awofo ama adansidie sε wohia teaseenam mmoa. **Bus (teaseenam) yi a wɔde twe mmɔfra yi nyε ahyε bɔ.** Awofo/ɔhwesofoɔ a sukuu ahwesofoo behu sε wɔn de kaa taa ba teaseenam gyinabea hɔ dabiara behia sε wɔnara de wɔn nkwadaa beba sukuu sε wɔn antumi ankyerε adikodeε a nti εsεε sukuu ahwesofoo kɔso ma wɔn mmofra teaseenam mmoa. Sukuu ahwesofoo asiesie sε teaseenam yi gyinagyina pii sε dee mmofra yi nsei mmre pii wɔ wɔn akwantuo ho. Sukuu ahwesofoo mpesε wobε sesa agyinigyina yi gyese biribi hia nsesaε.

Durham (teaseenam) bus kita ahomatorofoɔ, abɔ ho ban ene ahwε so yie nfidie a εbɔ mmɔfra ho ban, afidie a wɔde twa nfonin, ene ahwesofoo. Ntɔtɔfewaa sukuu nhyehyeyε kyere sε abofra biara hia nnema a εbɔ wɔn ho ban ene nhwesodeε. Durham teaseenam (bus) ahwesofoo saa nya nkyerεkyerε pii a efa wɔn dwumadie ho sε dee wobetumi abɔ mmofra yi ho ban. Durham teaseenam (bus) ahwesofoo nya saa nkyerεkyerε adaduasa (30 days) nsaa na sukuu ashe ase. Awofo/ahwesofoo nya nkaebɔ krataa a efa saa nkyerεkyerε yi. Durham teaseenam (bus) ahwesofoo to nsa frε awofo/ahwesofoo nyinaa,

Sukuu mpaninfoɔ soma sukuu mmɔfra ma wɔde abohoban ene nhwesodeε krataa a ema nkyerεkyerε kɔma awofo. Abohoban ene nhwesodeε krataa wɔ hɔ mmre biara a sukuu mpaninfoɔ ne Awofo/ahwesofoo beyε nhyiamu. Sε wowɔ asembisa biara a frε Ntɔtɔfewaa ahwesofoo dwumadinibiara.

Sε Wohia Asuafo Kyeretohɔ Krataa

Worcester Ntɔtɔfewaa Sukuu Nhyehyeyε kyere sε wɔ bebɔ asuafo kyeretohɔ nkrataa ho ban. Saa nkrataa yi nyinaa hyε kokoam wɔ sukuu dwumadibea dan mu. Saa sukuu mpaninfoɔ yi na wɔ kita tumi a efa asuafo kyeretohɔ krataa ho nsem.

Saa ankorankorε korabea fo yi bi ne:

Teachers (Akyerεkyerεfo), Center Coordinators, Coordinators (Nkitahodifo), Family Service Advocates/Associate (Abusua Nnhwesofoo), Special Education staff (Nimdefo Akyerεkyerεfo), Secretaries (ɔkyerεwkyerεwfo), Nurses, and other health staff such as the Dietician or Dental Hygenists (Ayaresafoɔ ɔbagyegyefo), ene nhwesofoo ɔye adwuma wɔ (Ntɔtɔfewaa Sukuu Ahwesofoo).

Worcester Aban Nsukuu Special Education (Nimdefo Akyerεkyerεfo) nkwadaa nhwehwemufoo a wɔ ye mmra shεfoɔ ma (Chapter 71B of the Massachusetts General Laws) ensoso kita tumi a ekyerε sε wɔn nsa betumi aka mmɔfra kyeretohɔ nkrataa yi.

Borɔnoo, ɔmantan, Federal Aban nkyekyemu adwumayefoo nso nsa betumi aka kyeretohɔ krataa yi mmre biara a ehia sɛ wɔn nsa ka saa krataa yi:

Saa Aban adwuma enkekaho yi bi ne, Mmofra ne Abusua Ahwesofoo, Aban mu ayitofoo, FBI, Welfare/Fraud a ehwe Mmofra ne Abusua, etc

Obiara a awofɔ ama no tumi a efa abɔfra yi asetena ho nso nsa betumi aka Kyeretohɔ Krataa yi:

- Awofɔ Nhwesofoo
- ɔhwesofoo a mmra ama no kwan
- Obi a mmra ama no tumi kwan sɛ ɔbetumi ne abɔfra yi agya, maame, anaa ɔhwesofoo adi abɔfra yi tenabea ho dwuma.

*Awofɔ a oni hweso tumi ntumi nya Osuani Kyeretohɔ Krataa mmre a

- Aban agye hwesodie tumi afi ne enkyen firi akwan a wafa so ne abɔfra yi atena anaa kwan wa fa so ne wɔn Aban ama abɔfra yi hweso di ahintahinta.
- Awofɔ a Aban agye wɔn nsra afi wɔn nkyen na wama wɔn nhyehyee sɛ mmre biara a wopɛsɛ wohu abɔfra yi ɛwɔsɛ tumifoo wɔ ho bi.
- Awofɔ a Aban nhyehyee ama wɔn mmre tiaa bi, anaa sɛ Aban agye wɔn tumi na woretwen nsesaɛ afi Aban nkyen.

Mass General Law, Chapter 71, 34H, kyerɛ sɛ awofɔ a yagye nsra tumi betumi asrɛ Sukuu Mpanifoo sɛ ehia sɛ ne nsa tumi ka Osuani Kyeretohɔ Krataa.

Sɛ wokyerɛw saa tumi krataa yi de bisa osuani yi Kyeretohɔ Krataa yia Sukuu Mpanifoo bɛ hwɛhwɛ osuani yi sukuu nkrataa nyinaa mu na deɛ wɔn adwen ma kwan na emmra kyerɛ sɛ wo nsaka biara wobetumi de ama wo. Sukuu Mpanifoo di krataa bɛkɔ akoma awofɔ a okura abɔfra yi tumi sɛ wɔn nsa aka abisadeɛ yi. Eyɛ mmra sɛ wɔn bɔ obisafoo asotia sɛ wɔn nsa aka abisadeɛ yi. ɛwɔsɛ wɔde nkrabɔ soma United States Post Office kyenesoo adansodie krataa. Saa nkaɛbɔ krataa yi bɛ bɔ awofɔ a okura tumi yi amanieɛ sɛ nsembisa a wɔn nsa aka ni. Sukuu Mpanifoo bɛma wɔn daduonu-baako (21 days) sɛ wɔn kita krataa bi a ɛkyerɛ sɛ eni sɛ wodi mmra yi soma ma Sukuu Mpanifoo nsa ka saa mmuayɛ yi daduonu-baako (21 days) pɛpɛpɛ. Sɛ Sukuu Mpanifoo nsa ka saa mmuayɛ yi a ɛkyerɛ sɛ womfa Kyeretohɔ Krataa yi ma obisafoo yi a Sukuu Mpanifoo bɛ di asennii mmra yi so.

*Worcester Ntɔ́tɔ́fewa Mfiasee Nhyehyee hia suasua (copies) a ekyere Awofohwesofoo nsusuee a ekyere mmre a ya asheshe ato ho ama awofose wobetumi asra mmofra. Emmra kyere se ewose Ntɔ́tɔ́fewaa ahwesofoo dwumadinibiara di emmra a **Aban asenniifo asheto ho, ene asenniifo kwansra a** won asheshe ato ho. Worcester Ntɔ́tɔ́fewa Mfiasee Nhyehyee hia se Awofohwesofoo nyinaa de won nsa tintim krataa so a ekyere se wopene nsra mmre a aban asheshe ato ho. Se won nsa anka saa tumi a yasheshe ato ho yi a wontumi emma obiara a oni kwan me fa abofra yi emfi won nkyen.*

Ahoɔdensem Nhyehyee

Worcester Ntɔ́tɔ́fewa Mfiasee Nhyehyee asheshe ato ho se abofra biara a wonte apo, na oyare atiridii yarefufuo (fever), tirimu dwie, asaesaee yadee etc biara beko fie. Sukuu hwesofoo befre Awofohwesofoo ama wabefa abofra yi ako fie. Ewose awofoo nyinara ye ntotoho a efa nkadaa a wanya atiridii yarefufuo (fever), anaa asaesaee yadee. Akwadaa biara a wanya saa yadee ntumi emma sukuu kopem se yadee yi atwa beyese donhwere adounu-nnan akyi.

Ntɔ́tɔ́fewa Mfiasee obagyegyefoo kita tumi a won tumi ma mmofra a won awofoo ne won aduyefoo ama kwan se yema won aduro. Ehia se aduro biara a ewose ye de ma abofra biara wo abofra yi din a edi kan ne din a etwa too, eda a aduyefoo kyerew saa aduro yi, eda a aduro ahoɔden be pa ho, ene nhyehyee a ekyere sedee yemfa aduro yi mma abofra yi, ene nhyehyee a ekyere sedee yemfa nkora aduro yi.

Nnuro a enka saa nhyehyee yi ho ne epi-pen, Benadryl a aduyefoo ama kwan se yemfa ma mmofra ama abo won ho ban sedee wonya anaphylactic yadee. Yebetumi ama mmofra a won wo ahome yadee Inhalers a aduyefoo ama kwan se yemfa ma won.

Se wowo asmebisa biara a bo mmɔden se wobe hu sukuu dan obagyegyefoo ntɔ́tɔ́fewaa dwumadie ahwesofoo

Nhyehyeye a eda ho ma won a wobaa sukuu yi enkyee

Nhyehyeye a eda ho a ebo dwumadifoo ene asuafoo ho ban ne se obiara ntumi nfiri yarefoo nhunu yadee a eha oyarefoo yi. Se abofra bi yare a ewose yefre abofra yi awofoo/ ahwesofoo na won kohu abofra yi aduyefoo anaa ayaresabea. Sukuu mmra a eda ho ne se: Won wo gyidie se Abofra biara yare dendenden:

- Se abofra yi ntumi entenetene ne ho enye sukuu neema se dee akyrerefoo asheshe ato ho, na abofra yi anya atiridii yarefufuo (fever) na ne hyew ye (100) dibeaa F, anaa se (101) dibeaa orally na ne honam kyere oyarefoo na ne nnee asesa.

- Abɔfra yi sɛnkyerɛnne kyere obi a oyare papaapa, ogusu susu, anaa sɛ ogusu bɔ ɛwa, na wontumi nhome.
- Abɔfra yi yem retu a ekyere sɛ wanya konkuraa. Ɛwɔsɛ abɔfra yi tena fie kɔpem sɛ ne ayɛmtuo yi betwa donhwere adounu-nnan (24 hrs), na ne tiefi asan aba sɛdɛɛ etɛɛ ansaana abɔfra yi ɛ'yare. Saa mmre tia yi bema abɔfra yi anya ne ahɔɔden bio.
- Abɔfra yi fe fe mprenu donhwere adounu-nnan (24 hrs). Ɛwɔsɛ abɔfra yi tena fie kɔpem sɛ na fefeɛ yi betwa na wa ashɛ aseɛ adi aduane a emu ye duru, na wotumi nnom nsupa.
- Abɔfra yi honam aye nprewawasem na wasan anya atiridii yarefufuo (fever), anaa sɛ ne nneɛɛ asesa. Ɛwɔsɛ aduyefoɔ firi abɔfra yi na wɔ kyerɛw krataa a ekyere sɛ abɔfra yi tumi san ba sukuu, efi sɛ wontumi enfa yadɛɛ yi ensaa abɔfra biara.
- Abɔfra yi anya nsane yadɛɛ a ɛwɔsɛ abɔfra nya kyerɛw krataa fi aduyefoɔ sɛ wontumi enfa yadɛɛ yi ensaa abɔfra biara.
- Sɛ abɔfra biara nya saa enkyerekyere yi a ɛwɔsɛ sukuu ahwesofɔɔ fre awofo/ɔhwesofɔɔ na wɔn befa abɔfra yi firi school entemtem. Saa nhyehyɛɛ yi ahobammɔ ma sukuu mmɔfra nyinaa tenapa. Ye sɛ sɛ wobehu sukuu obagygyefoɔ sɛ wo wɔ asembisa biara.

Abusua Afutuo ne Nkaɛɛ

- Ye sɛ sɛ womfa aduane anaa sɛ buroniba agodie ma abɔfra yi ma sukuu.
- Abɔfra biara emfa aduane anaa sɛ buroniba agodie ema (bus) teasenam mu.
- Ɛwɔsɛ mmɔfra siesie wɔn ho yie na wɔshɛ mpaboa pa.
- Eni sɛ mmofra shɛ tokota anaa mpaboa a wɔn mmowere gu hɔ ba sukuu.
- Ɛwɔsɛ wo de ntaade pa a etumi ko awo siesie mmofra ho, efi ebia na ɛwɔsɛ wodi agoro wu abɔten. (weather permitting).
- Ɛwɔsɛ wo de ntaade foforo ma sukuu ahwesofɔɔ to sukuu ma wa abɔfra sɛdɛɛ ɛbɛ boa ama ahwesofɔɔ asesa mmofra a wɔbesɛ wɔn ntaadɛɛ.
- Ɛwɔsɛ wo di mmra a sukuu bus ahwesofɔɔ asheshe ama awofo a efa bre a ɛwɔsɛ wode abɔfra yi ba sukuu na wobesan abefa no afri (bus) teasenam gyinabea.
- Ɛwɔsɛ awofo nyinaa sua mmra ne nshyeshɛɛ sɛdɛɛ ɛbɛye a wobehu nneɛma ehia ma wo abɔfra nkosoɔ.

- Ɖwɔsɛ awofo tu wɔn ho si ho yɛ dwumadie a ɛbɛboa ama sukuu dwumadie yi anya nkosoo.
- Ɖwɔsɛ awofo tumi ba sukuu nhyiamu biara, asusuadeɛ, nsusueɛ ne afutufoo, ɛne nneema biara a ɛbɛ boa ama wo abofra yi akyerɛkyere aba awieye pa.
- Ɖwɔsɛ awofo tumi ne akyerɛkyerɛfoo ne Ntɔɔfewaa ahwesofoo ne dwumadifoo yɛ baako.

Sukuu Dan Mu Twerɔtoho

Ntɔɔfewaa sukuu nhyehyeyɛ efa nhwɛhwɛmu ɛne mpeepeemu a eboa mmɔfra adekyere ɛne adesua. Akyerɛkyere nyinaa gyina onyin ɛne nkosoo a ehia ma abofra biara. Twerɔtoho yi di nfata sɛ deɛ Massachusetts aban nkyerɛkyere a watwere ato ho sɛ ntɔɔfewaa sukuu biara nfa nye nfatoho, wɔn akyerɛkyere mu a efa mmɔfra osuahu, nimdie a efata ɛne ntɔɔfewaa adesua mu nhyehyeyɛ. Akyerɛkyere yɛ adekɛsɛ a eboa ma nimdie ɛne nkosoo wɔ asetena, esan ma mmɔfra yi sua ebuo, agorodie, ɛne nteaseɛ. Akyerɛkyerɛfoo de nfatoho, nsuasua a wonya fi abofra biara nkyen yɛ nfatoho sɛ nea wobetumi ama abofra biara kra aba ne ho. Akyerɛkyerɛfoo de nfataho hwɛhwɛ abofra biara nkosoo mpre miensa afrinshia biara. Akyerɛkyerɛfoo ne awofo/ahwesofoo de nfatoho yi yɛ adwendwen wɔn nshiabere mu.

Awofo ne Akyerɛkyerɛfoo Nshiamu

Awofo ne Akyerɛkyerɛfoo di nshiamu mpre-mienu afrinshia biara. Saa nshiamu boa ma awofo nya adwen a efa wɔn mmɔfra nkosoo a aban nkyerɛkyere atwere ato ho ama ntɔɔfewaa sukuu ho twerɔtoho. Saa nshiamu yi ma akyerɛkyerɛfoo ne awofo fa adwen koro a etumi ma nkosoo pa wɔ mmɔfra adesua.

Fie Asrasra

Akyerɛkyerɛfoo, Abagygyefoo, Abusua Adomfour, ɛne Ntɔɔfewaa sukuu Nhwesofoo asheshe mmre ato ho a, afi biara wɔn srasra sukuu mmofra awofo. Nsrasra yi boa ma awofo Nya nteaseɛ ne adwenpa a etumi de nsusueɛ pa ba mmɔfra yi akyerɛkyerɛmu.

Ahomedaa Afahye Nhyehyeyɛ

Enam sɛ Ntɔɔfewaa sukuu nhwesofoo wɔ ebua ma ammanɛɛ, nyamesom, ɛne nnipa dom biara fawohodie nti, eyɛ nhyehyeyɛ sɛ sukuu yi ndi dapɔnaa wɔ sukuu dan mu. Yɛ srɛ sɛ wobehu sukuu akyerɛkyerɛfoo sɛ wo wɔ asembisa biara.

Abonten Agodie Nhyehyeyɛ

Abonten agodie hia ma mmɔfra sumsum. Agodie ma koroyɛ, nteaseɛ, na esan boa ma mmɔfra tumi yɛ nneema pii bom ma wonnya ho kyefa. Ehia sɛ awofɔ besiesie wɔn mmɔfra ho yie a efata ewiemu tibe a na ama abɔfra yi atumi adi agorɔ abonten.

Adesua Akwantuo Nhyehyeyɛ

Adesua akwantuo boa ma mmɔfra adwen fi sukuu adeso a ho. Akwantuo ma mmɔfra yi hu nneema ahodoɔ a etumi ma wɔn de yɛ nfatoho wɔ deɛ akyerɛkyerɛfoɔ de yɛ unsusudeɛ wɔ sukuu dan mu. Ɛwɔsɛ enya mmre kyerɛw wɔn din, na wɔne akyerɛkyerɛfoɔ de mmɔfra yi tu adesua akwantuo. Akwantuo de mmɔfra yi kɔ baabi tesɛ Ecotarium (baabi a efa nnua ene mmoa a wɔte faako), Fire Station (Egyadumfoɔ Fie), Grocery Stores (baabi a wɔ tɔn aduane) ene baabi pii.

Yɛ bɛ bo mo nkaɛɛ nsaana awantuo yi aduru so.

Bubuafoɔ/Adwenemuka Ayaresa/Adesua Soronko Nhyehyeyɛ

Mmɔfra a eshe ase wɔ Ntɔtɔfewaa sukuu dodoɔ beyɛ (10 percent) na eyɛ bubuafoɔ, adwenemuka, na ɔsan wɔ adesua mmoa soronko. Sukuu ahwesofɔ pɛe pɛe mu, hwehwe mmɔfra yi nyinaa asetena, ne wɔn adwen mu, daduanan-nnum (45 day) a edi sukuu nshasie. Sukuu ahwesofɔ ma awofɔ nsa ka dekodeɛ biara efa wɔn abɔfra yi asetena mu nsem. Sukuu ahwesofɔ, adwumakuo a wɔboa mmɔfra, ene awofɔ nyinaa fa adwenpa a ɛkyerɛ mmoa a abɔfra yi hia ne kwan a wɔn befa so anya mmoa ama abɔfra yi.

Awofɔ/Ahwesofɔ nyinaa hia sɛ wɔba Adesua Soronko Badwom Akyitaeɛ Nhiamu Akyerɛkyerɛ Afrinshia Biara.

Ateneatene ɛne Hwɛfoɔ Nhyehyeyɛ

Ateneatene ɛne hwɛfoɔ ma enteaseɛ ne adwenpa wɔ abɔfra biara ntetɛ mu. Nea edidisɔ na sukuu akyerɛkyerɛfoɔ de yɛ badwene:

1. Yemfa ateatea ena mmɔfra boro.
2. Yemfa atemdidie ne ahunahuna, ɛborɔ, aseresere, anoɔden nkasa nkyerɛ mmɔfra.
3. Yemfa aduane kom nsisi abɔfra biara.
4. Yentia abɔfra biara a waseɛ ne ho enfa aniwuo ɛnkɔ fie. Yɛma abɔfra biara a wontumi nhwe ne ho so akyerɛkyerɛ sedɛ wobetumi adi ne ho so. Saa nhyehyeyɛ ne akyerɛkyerɛ yi yɛ nteaseɛ a sukuu ahwesofɔ ne awofɔ adi agyinamu sɛ ɛbɛ boa wɔn mmɔfra nteteemu.

5. Dwumadie yi kyere se abofra biara hia ateneatene ene hwesofoɔ wɔ na abrafo mu. Dwumadie yi kyere se ye de ntoboasee na etete mmofra asetena pa. Abofra biara a wobeye adapa benya nkamfoɔ a efata, nea ohia asotwe so behia akorokoro a ebetumi ama no anya nsakra. Akyerekyerfoɔ ne ntɔɔfewaa sukuu ahwesofoo anya nkyerkyere a yede tete mmofra.

Awof/Ahwesofoo Sre Biribi a efa Adesua Soronko ho Anibereso

Dwumadie yi guso kyerekyer abusuafoɔ nneema a efa adikan edusua a ema nkosoo wɔ mmofra a wadi dem. Awof/Ahwesofoo ntoboa be boa ama mmofra yi anya gyinabea wɔ wɔn daakye abrafo mu. Se Awof/Ahwesofoo twetwe wɔn ho fi nhyehyeye a ebema dwumadie yi aba awieye pa a' ehia kyerekyerfoɔ fa saa kwan yi so sesa wɔn adwen:

- Ewose abubuafoɔ ene adwenemuka ayaresa ahwesofoo ene awof/ahwesofoo nya nkomodie a efa dwumadie yi ho.
- Ewose abubuafoɔ ene adwenemuka ayaresa ahwesofoo hwehwe mmuaee pa a ebema entease pa aba.
- Se nsusuee ne nhehwemu yi nya gyina pa a ewose awof/ahwesofoo koso ne abubuafoɔ ene adwenemuka ayaresa ahwesofoo fa adwen sedgee wɔn benya nteasee. Se awof/ahwesofoo koso twetwe wɔn ho ye hwanyana a ehia wɔn nyinaa san hyia abosome mienu akyi fa unsusuee yi ho sedgee adwendwen yi be ba awieye.
- Se awof/ahwesofoo gyedi se wɔn ni awerkyekyer fa unsusuee yi ho a ewose wode unsusuee yi ba awieye na twer krataa to so.

Adwenemu Akwahosan Dwumadie

Ye dwumadie yi siesie kwan ma w'abofra no nya ononemu gyidipa. Ntɔɔfewaa sukuu ma adwenemu akwahosan dwumadie de boa abofra biara ma odi yie wɔ fie, sukuumu ene ne daakyemu. Demdifoɔ/adwenemu akwahosan nnanoni a osan ye adwenemu nimdeefoo a y'ama no adansidie krataa na owhe adwenemu akwahosan dwumadie nyinaa so. Akwan ahodoɔ a y'enam so hye mmofra ne abusua asetena, wɔn nneee ene wɔn atenkapa mu kena bi nie;

- Ye ye nwhewhemua edimu mprenu afe biara de ma mmofra no nyinaa de si wɔn asetena ne wɔn atenka ho mpuntuo so dua. Yema abusua no nsa ka nwhewhemu no nsonsoansoo no bi.

- Nsawɔsodie a erekɔso wɔ yene awofo no ntam no ma yen akwanya boaboa nsem ano fa nea awofo ahunu anaa chaw ahodoɔ a awofoɔ ɛwɔ wɔ wɔn mma adwene mpomdene ho.
- Se ye hunu mpuntuomu haw foforo anaa nea eridi akɔneaba a yede nneɛ nhyehyeɛ gu kwan so. Akyerɛkyerɛfoɔ nya mmoa fa abɔfra biara nneɛ ene ne mpuntuo ho.
- Kromma aboafɔ nam adwuma nhyehyeɛ so ma mmoa, sukuudan mu dwumadie, nkyerɛkyerɛ, awofoɔ/awhɛfoɔ nkitahodie, nsen ntotoɛ ne ayaresa ho nkanfoɔ ye nneɛma a adwenemu akwahosan nimdiefoɔ nam so ma akwankyre.
- Abusua nya adwenemu akwahosan, adesua ne mmoa a ɛfa ɛkwan a w'ɔbehunu adwenemu haw bi ntem w'asi ho kwan. Nneɛma a ɛdidisoɔ yi mu kena; neɛma a atwa wɔnho ahyia, w'ɔne afofro nkitahodie, nneɛ a ɛse na ɛfata w'ɔnnfie, aniso adehunu a ɛfata ene seneɛ wɔbehunu beaɛ a wɔn wɔ.

Adidie Nyheyhee

Mmɔfra nyinaa nya anɔpaduane ne awiaduane dabiara. Mmɔfra a wɔn wɔ ha damu nyinaa no san nya anɔɔnɔdeɛ depa wɔn anum. Asukuufɔɔ a w'ɔbesua adeɛ awia nso nya awiaduane ne anɔɔnɔdeɛ. Dwumadie yi ma abɔfra biaraa aduane a w; ɔbɛɛhia no dakro no fiti miensa nkyekyɛmu baako de kɔsi ɛfa. Yennuane nyinaa ye adeɛ a USDA agye atomu na ɛsan ye nnuane a angua, asikyire ne nkyene nnumu bebreɛ. Akyerɛkyerɛfoɔ ne mmɔfra tenase wɔ adidipono ho didi bom abusua kwanso pɛpɛpɛ. Y'ɛkyerɛ mmɔfra kwan pa a y'ɛfa so hohoro y'ensa, siesie adidipono so, na y'akyerɛ wɔn sedee w'ɔbɛboɔ asiesie wɔn ho afa. Se abɔfra bi kyiri aduane bi a, ye wɔ adidiemu krataa soronko bi a yede bema wo na w'ayiyi nsemmissa bi ano wɔ so na afei w'ama abɔfra n'apomdene adwumayeni ɛde nensa ahye aseɛ.

Anum Akwahosan/Setwitwre

Mmɔfra twitwri wɔn se dabiara. Abɔfra biara wɔ adeɛ a yede twitwri se a y'ahye nonso ama no. Ye kora adeɛ a yede twitwri se we korabea a y'atwre abɔfra biara din abɔ ho na abɔfra biara nso ntumi nfa nepe nkɔfa. Adwumayefɔɔ a w'anya nteteɛ na ɔwhe setwitwreso sane di ho dwuma. Esee ahonidifoɔ kyɛkyɛ mmɔfra se nea w'ɔbewhe wɔn se so yie wɔ sukuu danmu. Esee ahonidifoɔ sane ne awofoɔ/awhɛfoɔc di nhyiamu fa anum akehosan nsem ho, na w'ɔsan boa abusua biara ma ɔte esee ahonodie ase.

Mpom Ne Banbo/Opira Nsiano

Ɛse se Ntotofewaa sukuu adwumayeni biara kura opira mu ayaresa a edikan ene CPR abodini krataa a entwaamu se nea ebeye na whrenwhren ayarewhe ne esee ho dwumadie enye n'ade foforo. Opira mu ayaresa a edikan ne CPR ho akwankyerɛ nyinaa bobo sukuudan biara mu. Dwumadie yi whrenwhren ntotoe ne n'akwan, ekwan a yefaso boaboa y'enkrɔfoɔ ano atoyrenkyem bre mu ene mpɔtamu whrenwhren ahomatorofo aba bobo mmeae a obiara behunu no ntem so. Dwumadie yi nam ebreano breano ahobanbo nwhewhemu ne whrenwhren nteteɛ so ebo ne ho mmɔden biara se obobo beae a odi dwuma no ho ban.

Ye tokoso kyere mmɔfra mmra a eda ahobanbo ho. Ye nya bre ma abɔfra biara a obe pira ahoɔhaseso. Awofoo/awhefoɔ aso te pira biara. Pira a esese apomdene adwumayeni a onni beae ho na esese owhe no, yebɔ awofoo/awhefoɔ amanee ahoɔhaseso. Ntotofewaa sukuu whe se abusua no beiyi nsemmisa bi ano wo krataa so de ama kwan, na se whrenwhren bi si aw'agyina so de awhe abɔfra no.

Adee a ebetumi asi opira ho kwan nese ye beto akoso ama mmɔfra, mmusua ne adwumayefoo nteteɛ. Mmɔfra nya nteteɛ ebre anobreano fa nneema a yede mmɔfra ho ban ho, akwanho nanteɛ ahobabɔ, ekwan a w'ɔfa so boaboa amanfoɔ ano firi teaseanam mu wo atoyrenkyem bere mu, ogyadum ho nteteɛ ne ekwan a w'ɔfaso boaboa amanfoɔ ano firi dan mu wo atoyrenkyem bere mu. Yede ahobabɔ nteteɛ ma abusuafoɔ bre anobreano. Opira mu ayaresa a edikan ho nneema wo sukuudan biara mu, dwumadibea ne mmeaemeae a eho hia se yede bi si ho nyinaa. Yede sukuudan mu adesua nniema ka mmɔfra no ho ko agudibea, abontene ne nsrawhe akwantuo mu nyinaa.

Abusua Dwumadie /Abusua Kyefa Wo Dwumadie Yi Mu

Ntotofewaa sukuu abusua dwumadie yi whe ma mpuntuo ba ayonkofa a w'one abusukuo biara wo mu. Onam nneee bi tese nsrawhe, nkitahodie, ahomatorofoɔ fre fre fre, nwoma ne nea ekeka ho so na edi dwuma yi. Adwumayefoo ne abusukuo nyinaa ka w'on ti pam ho ye adwuma bom hye w'on ho den na afei w'asan aboa de anisoadehunu pa asi w'on aniso ama nsonsoansopa afiri abusua no ho a ode behyee dwumadie no mu no aba.

Abusua dwumadie yi botae ne se obboa abusua no ama w'ahunu dwuma, mmoa, ne nneema a ebeboa ama w'ahunu w'on nimdee mu tumii. Nsonsoansoɔ a ebefiri dwumadie yi mu aba bi nese, yebenya mmɔfra a won wo apomdene na w'aboa won ho ama sukuu. Abusua dwumadie yi ne mantamu nwumakuo ne akuokuo ahodoɔ bi mo kabom de mmoa ma mmusuakuo ahodoɔ. Ntotofewaa sukuu abusua dwumadie no ma mmretiamu afutuo, basabasae nsiesie, odima ne adwin a wo twesi obi so.

**Yehye abusua nkuran ma ɔde w'ɔnho yhe dwumadie no mu.
Akwanya bebree a abusua betumi afaso de w'ɔnho ahye dwumadie yi mu bi nie;**

- Se w'ɔekenkan nwoma ama w'abɔra anaa ekuo ketewa bi wɔ sukuudan mu.
- Se w'ɔbekɔ awofɔɔ nyhiamu.
- Se se w'ɔbeboa w'ɔcn a w'ɔwhe mmɔfra no anaa atwerɛfoɔ no.
- Se w'ɔbekɔ nteteɛbea anaa abusua nyhiamu.
- Se w'ɔbeboa mmɔfra ama w'adua w'ɔn nnua wɔ w'ɔn turo mu.
- Se w'ɔde w'ɔnho behye nsrawhe akwantuo mu.
- Se w'ɔbekɔ afutuo nyhiamu.
- Se w'ɔde w'ɔnho behye mpanyinnie akwanya mu.

Se w'ɔne w'ɔn abɔfra no sukuufoɔ bekye w'ɔn abusua amamɛ.

Awofɔɔ Nyhiamu

Se woye ɔwofɔɔ a wo ba wɔ Ntɔɔfewaa sukuu nkoa deɛ, na wo ye awofɔɔ kuo no ba. Nyhiamu a edikan kɔso wɔ... FALL...Na nyhiamu kɔso sukuu afemu no nyinaa mu. Awofɔɔ di dwuma a eho hia wɔ sukuu afe no nhyehee mu. Nyhiamu yi kɔso mmɛ ahodoc mu sedee ebeye na abusuakuo ahodoɔ bebree benya so mfasoɔ. Awofɔɔ/awhefoɔ no benya kwan ne w'ɔn mmɔfra no adi ahyia, na se wɔwie a w'akɔ nyhiamu no ase ama Ntɔɔfewaa adwumayefɔɔ awhe mmɔfra no. Obi a ɔka dwumadibea no abadwakuo no ho no beto aba ayi anamsini ama w'akɔsom wɔ dwumadie no kuobaatan a w'ɔda dwumadie no ano no mu. Ekubaatan no ne Ntɔɔfewaa adwuma akwankyɛfoɔ di dwuma bom san ne sukuu no mpanyinfoɔ si gyinae a ede nsonsoanso pa beba dwumadie no ndwuma mu.

Nhyehye Agyinatukuo/Ekubaatan

Nhyehye agyinatukuo/Ekubaatan no mma ye wɔn a w'ɔwɔ kyefa wɔ dwumadie no mu. ɔhamu nkyekyemu aduonum baako (51%) ye awofɔɔ/awhefoɔ a w'ɔn mma guso wɔ dwumadie yi mu. Pɛpɛpɛyɔ a ewɔ nnipa dodoɔ a w'ɔbetumi adom ekuo yi gyina sukuu akwankyɛfoɔ ne mantamu anamsifoɔ so. Ekuo no ne Ntɔɔfewaa mpanyinfoɔ si gyinae a edimu fa dwumadie yi nene sikasem ntotoe ho. Ewɔse ekuoba biara hwe se obegyina dimafoɔ nfie miensa preko. Enise obiara gyina afi afi mprensa. Ye di ahyiamu Wukuada a etso nnan wɔ bosome biara mu. Mmɔfra sowhe ne teaseanam akwɔneaba die a ano pem baabi nso wɔ ho. Se obi pɛ nsem bi nkyerekɛyemu anaa nsemmissa bi ano yie a, ɔnhunu yen abusua dwumadie nimdifoɔ anaa Ntɔɔfewaa adwumayefɔɔ.

Afutufoo Dwumadie

Afutufoo kuo bebree hyia toatoa adwene nsem a erekoso ne nsunsoansoo a enya wo mmofra ne mmusua so. Awofoo/awhefoo ne adwumaefoo, mantamu anamsifoo anaa nwumakuo ahodoo ka w'onti pam ho di dwuma afemu no nyinaa. Nkyerekyremu bebree wo saa akwanya wei mo ho ma w'on a w'one Ntotofewaa adwumayefoo bekasa afa ho. Afutufoo mmedwakuo no ne; Adesua, akwahosan dwumadie ne mmerema afutufoo kuo.

Okwan a mmusua ne mantamu ndwumakuo ahodoo befa so de w'onkurobo beto dwa.

Worcester abofra mpuntuo head start dwumadie no de nhyehyee ahodoo a edidiso yi agu kwanso se mmusua ne mantamu nwuma ahodoo befa so asiesie w'onkurobo anaa w'on haw. Akwan wie mo ye nea ene Ntotofewaa sukoo nhwesofoo susudua yeye, 1304.50(d)(2)(v).

- Awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo kaeyaw biara a ehye w'onmu, w'onkurobo anaa w'on haw kyere dwumadie no nnanoni nna num ntam.
- Se nna num ntam na w'ohaw, nkurobo anaa oyaw a w'ode ko todwa no anya nsiesie biara a, awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo no betwre w'onkurobo no wo krataa so de akoma Ntotofewaa okwankyerefoo no.
- Ntotofewaa kwankyerefoo no bewhewhe nsem ni mu ahu eyaw, nkurobo anaa ehaw kro patee na w'atu ho anamon nna num ntam.
- Se awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo no te nka se peperepyo amma nsiesie no mu a, w'otumi de krataa foforo koma Ntotofewaa nhyehyee agyinatukuo/ekubaatan no. nwhewhemu bekoso afa krataa a etso mienu yi ho nna num ntam, na afei w'atu ho anamon.
- Se awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo te nka se peperepyo amma anamon a nhyehyee agyinatukuo/ekubaatan no tuue no mu a, w'obetumi de krataa foforo biom akoma dwumadie no sika fa mu boafoo a eye Worcester Aban Sukoo. Worcester Aban Sukoo anamsifoo de nna num bedi nsem yi ho dwuma, na w'asi gyinaee a etwa too koraa.

Bone Adanseɛ Nwhewhemu/Ahofamafoɔ.

Yeyɛ nwhewhemu fa Ntɔɔfewaa adwumayefoɔ nyinaa ho whe se bone adanseɛ biara nni ho fa w'on mu bi ho se deɛ dwumadie no nhyehyee tee pɛpɛpɛɛ, ACF-PI-HS-08-02 wɔ, Oforisuo 14, 2008 ne nsatea ano ahyensodeɛ (ye whewhe w'onho nsem mu wɔ ɔman yi afanaa babiara). Saa nhyehyee yi fri aseɛ yee adwuma Oforisuo, 2014 mu.

Ntɔɔfewaa nhwesofɔɔ ye nwhewhemu fa ahofamafoɔ, awofɔɔ, mantamu anamsifɔɔ, sukuu ahofamafoɔ anaa asuafoɔ a w'obepe nnimdee ho ansa w'ahye w'on adwuma ase.

Senea M.G.L. c.71 & 38 R eka no, eyɛ nhye ma Worcester Aban Sukuu se ɔɔɛbusa CORI afiri ahofamafoɔ anaa adwumayefoɔ a w'afa w'on adwumamu seesei anaa w'on a wɔɔɛfa wɔn adwumamu daakye ho. Worcester aban sukuu no betumi abisa CORI ene SORI afa saafoɔ yi ho; obiara a ɔnam adwumamu nhyehyee so di ne dwuma anaa odwumayenii a ɔnam n'adwuma so betumi ne mmɔfra no anya nkitahodie wɔ sukuu mu ho, wɔ abre a anii nni ne ho.

Ansaana odwumayeni anaa ahofamani biara behye ne dwumadie ase no ewɔ se nwhewhemu kɔ so fa ne CORI a edimu ho na afei otumi sane de ba mfie mmiensa biara akyi. Nsatea ahyensodeɛ no ye prekope dwumadie. Worcester Aban Sukuu no empene mfa obi adwuma mu, anaa ntɔnkɔso ne obi nye adwuma, anaa ɔngye anaa ɔnkɔso ngye ahofamafoɔ a w'on CORI nwhewhemu nsonsoansoɔ a efiri pinyin a ɔhe w'on soɔ anaa ne asianamu ho di adanseɛ se w'afom mmra a esi obi ho kwan mma ɔne mmɔfra nnya nkitahodie anaa ɔmen mmɔfra we abre a pinyin biara mmen ho. Krataa a edi CORI ho adanseɛ beka Ntɔɔfewaa nhwesofɔɔ mpanyinfoɔ dwumadibea ho.

Sedeɛ Yɛɛfa so ama obiara afi sukuu adan mu asem bone bi a'sia

Se asem boni bi si n'ewɔse obiara fi sukuu adan mua, sukuu mpanifoɔ be bo abusuafoɔ nyinaa amanee. Se w'nsa nka awɔfo a'tumi kyere se wɔbetumi afre obi a'awɔfo ashe se ɔhwesofɔɔ. Sukuu biara wɔ nhyehyee a ekyere se deɛ wɔbema nnipa afiri sukuu adan mu. Ye de nkrataa a'ekyere kwan a obiara befa so afi sukuu adan yi mu atetare baabi pii.

Se ehia se obiara fi sukuu dan mu a' yede w'abɔfra beko baabi pɔtee a sukuu foɔ asheshe ato ho. Awofɔ biara ye nsa nka wɔn yede wɔn abɔfra beko baabi pɔtee a y'ayi asi ho yi. E'wɔse obiara de ne nfonin krataa kyere sukuu mpaninfoɔ ansaa na yama wafa na abofra. Obiara a wɔbetumi afa abofra afiri sukuu saa mmre ye obia a ne din wɔ krataa yi so.

Sukuu Ntem Fi/Sukuu Ntwentwesoo ene Sukuu Twa Mu Nhyehyeyee

Worcester Aban Nsukuu befa saa nhyehyeyee a edi soɔ yi baako eda a wiemu enye ma se mmɔfra ba sukuu. Saa nhyehyeyee yi ka ntɔɔfewaa sukuu adan nyinaa ho.

Worcester Aban Nsukuu Twa mu

Sɛ WPS twa sukuu mu a efata sɛ *Ntɔɔfewaa sukuu adan nyinaa to sukuu mu saa da no.*

Sɛ Sukuu Nsheasee Twe Kɔ akyiri

Sɛ WPS twe sukuu nsheasee kɔ akyi a donhwiri baako (1hour) anaa donhwiri mienu (2 hours) mmɔfra a wɔkɔ sukuu damu anaa wɔkɔ sukuu awiabre nkoara na wɔ sɛ wotumi ba sukuu. Ntɔɔfewaa sukuu adan nyinaa bɛ she sukuu ase donhwiri baako anaa mienu (1 or 2 hours) akyi. **Anopa Efa Sukuu (AM) Enhia sɛ Mmɔfra no ba sukuu saa da no koraa**

Sukuu Ntem Pɔn

Sɛ WPS pɔn sukuu ntem a saa nhyehyeyee a edi soɔ yi bɛ ye nfatoho:

Da Fa Sukuu Dan mu foɔ bɛ kɔ fie anopa du-baako ne fa. (11:30 AM)

Teaseenam (Buses) bɛ fi sukuu dan ho anopa du-baako ne fa. (11:30 AM)

Damu Sukuu adanmufoɔ – Sukuu ahwesofoo bɛ bɔ abusuafoɔ amanee na wama wɔn tumi sɛ wɔbetumi abefa wɔn mmɔfra ntem.

ɔkakyere asem a ebekyere sukuu ntem pɔn ne sukuu twe ba akyiri nsembɔ bɛ ba

Akasanoma: (Radio) ne

Ahwetie Afidie: (Televisions stations)

WTAG, 580, AM, WORC, 1310, AM

WBZ, 1030, AM WXLO, 104.5 FM

WSRS, 96.1, FM WCUW, 93.1 FM****

WHDH, Channel 7, WCVB, Channel 5, & WBZ, Channel 4

Wobetumi ahu saa nkaebo yi wɔ WPS website <http://www.worcesterschools.org>

***Saa nkaebo yi so bɛba Spanish between the hours of 5:00 AM and 6:00 AM.

Ahohia Ahyiadie

Sukuu: _____

Ahomatorofo: _____

Akyerɛkyerɛfo: _____

Abagyegyefo: _____

Enkaebo: Nsheshyɛ srɛ sɛ awofɔ bɔ mmɔden sɛ wɔn nkasa wɔ wɔn ahomatorofoɔ so ebrɛ a wɔde wɔn mmɔfra ɛba sukuu anaa sɛ wɔ efa mmɔfra afi sukuu. Saa nsusuho yi bɔ mmɔfra ho ban.!

WIC Dwumadibea

ɛhaw sɛ wobɛ twɛn agyɛ wo hyiamu wɔ bere pɛtɛ bi?

Wopesɛ wo asetena pa?

Worcester Ntɔɔfewaa Ahwesofɔ Dwumadie Nsheshyɛ anya ahonyadɛ sɛ WIC foɔ de wɔn dwumadibea abata nsheshyɛ yi ho. WIC Dwumadibea wɔ Mill Swan Sukuu, 337 Mill Street. Dwumadie yi bue wɔn dwumadibea Ebenada biara fi anopa 8:30 AM kopem Awia 4:00 PM. Ntɔɔfewaa Sukuu Abusuafo nyinaa betumi abisa nhyiamu mmre biara. Sɛ obi hia mmoa biara a wobetumi afɛ nhyiamu wɔ **508-755-4750**.

Abusua Ntwerɛtwɛrɛ Krataa

Me nsa aka nhwesoo kraataa fi Worcester Ntɔɔfewaa Ahwesofɔ Nhyehyɛ Abusua Ntwerɛtwɛrɛ Krataa. Me wɔ nteasɛ sɛ medi nhyehyɛ ne yebea yi wɔ kwampa so.

Me san wɔ nteasɛ sɛ sɛ me hia nkyerɛkyerɛ mu me kasa mu a mensa beka saa mmoa yi.

Awofɔ/ɔhwesofɔ Nsaano Din

Abofra Din ɛna ne sukuu dan nshyensoo

Da

Worcestster Aban Nsukuu gyina America Aban Nshyeshyɛ a ɛkyerɛ onipa dua biara ye pɛ, enfa baabi a obi fi, se woyɛ ɔbaa anaa sɛ ɔbarima, nyame a wosom, wa aware ho asem, wo ad idem, woyɛ tumtum anaa se woyɛ fufuo anaa se wo ni baabi te. Worcester Aban Nsukuu bɛma obiara gyinabea koro a' ɛfa adwumadie, adesua ɛne wapedɛ. Sɛ wohia nkaeɛbo anaa mmoa a' bɔmɔden sɛ wo befrɛ Equal Opportunity/Affirmative Action contact the Human Resource Manager, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.